

# CAT 221 - SEQ Extreme Weather & Flooding QLD, NSW

Event Started: 21-Feb-2022



Data as at : 8-Apr-22


Day	Date	Qld	NSW	CAT 221 (SEQ, NSW Extreme Weather)	Change	Delta
1	26-Feb	-	-	7,679		0%
2	27-Feb	6,545	4,626	11,171	3,492	0%
3	28-Feb	9,634	5,274	14,908	3,737	33%
4	1-Mar	23,226	7,659	30,885	15,977	107%
5	2-Mar	37,807	10,413	48,220	17,335	56%
6	3-Mar	46,235	13,928	60,163	11,943	25%
7	4-Mar	51,174	16,348	67,522	7,359	12%
8	5-Mar	55,227	17,285	72,512	4,990	7%
9	6-Mar	56,580	18,912	75,492	2,980	4%
10	7-Mar	62,425	24,278	86,703	11,211	15%
11	8-Mar	66,979	29,865	96,844	10,141	12%
12	9-Mar	70,474	37,370	107,844	11,000	11%
13	10-Mar	73,823	44,193	118,016	10,172	9%
14	11-Mar	76,910	49,601	126,511	8,495	7%
15	12-Mar	76,910	49,601	126,511	-	0%
16	13-Mar	76,910	49,601	126,511	-	0%
17	14-Mar	80,233	55,464	135,697	9,186	7%
18	15-Mar	81,844	58,910	140,754	5,057	4%
19	16-Mar	83,426	61,480	144,906	4,152	3%
20	17-Mar	84,473	63,520	147,993	3,087	2%
21	18-Mar	85,651	65,123	150,774	2,781	2%
24	21-Mar	86,922	66,847	153,769	2,995	2%
25	22-Mar	88,563	68,869	157,432	3,663	2%
26	23-Mar	89,440	69,880	159,320	1,888	1%
27	24-Mar	89,829	72,024	161,853	2,533	2%
28	25-Mar	90,443	72,943	163,386	1,533	1%
35	1-Apr	92,715	76,336	169,051	5,665	3%
42	8-Apr	94,593	78,753	173,346	4,295	3%
<b>Daily Total</b>		<b>94,593</b>	<b>69,880</b>	<b>173,346</b>		

Queensland	
Property	76,687
Motor	11,792
Commercial	6,114
<b>Total</b>	<b>94,593</b>
<b>Early Estimate</b>	<b>\$ 1,324,302,000</b>



55% Total Claims

NSW	
Property	61,377
Motor	13,612
Commercial	3,764
<b>Total</b>	<b>78,753</b>
<b>Early Estimate</b>	<b>\$ 1,102,542,000</b>

45% Total Claims



**Total Claims** 173,346 + 2.5% Increase (from 01-Apr)  
**Total Estimate** \$ 2,426,844,000



The ICA declared an Insurance Catastrophe for the SEQ floods on 26 February, and extended that declaration to NSW on 28 February. An Insurance Catastrophe declaration serves to escalate and prioritise the insurance industry's response for affected policyholders. Under the Catastrophe declaration:

- \* Claims from affected policyholders are given priority by insurers
- \* Claims are triaged to direct urgent assistance to the worst-affected property owners
- \* ICA representatives are mobilised to work with local agencies and services and affected policyholders as soon as emergency services say it is safe to do so
- \* Insurers mobilise disaster response specialists to assist affected customers with claims and assessments as soon as emergency services say it is safe to do so
- \* An industry taskforce is established to identify and address issues arising from this catastrophe